

šibenskilist

ORGAN SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA OPCINE ŠIBENIK

SIBENIK, 22. SVIBNJA 1963.
BROJ 557 GODINA XII
List izlazi svake srijede * Uređuje redakcijski kolegij * Glavni i odgovorni urednik — NIKOLA BEGO * Uredništvo: Sibenik, Ul. Jelke Bučić 5 * Telefon uredništva 25-62 * Ručkopi se ne vraćaju

Cijena 20 dinara * Izdaje Novinsko-izdavačko poduzeće »Stampa« Sibenik * Direktor MARKO JURKOVIĆ * Mjesečna preplata za FNRJ 100 dinara, za inozemstvo 200 dinara * Tekući račun: Komunalna banka Sibenik 435-11-8 * Telefon stamparije 22-28 i 29-59

Uz Dan mladosti

POKLON MLADIH

Jednom prigodom drug Tito je u povodu 10-godišnjice omladinskih brigada rekao:

»Ja mogu mirne duše kazati da je uloga naše omladine u obnovi zemlje i u prvim godinama izgradnje bazične industrije imala odlučujući, značaj u savladavanju naših ekonomskih teškoća u tom periodu.«

Ove Titove riječi opstaje na slijedećim činjenicama: Prenošenje 18 hiljada kilograma žita na ledima od Užica do Sandžaka, popravak 300 kilometara željezničke pruge u Sloveniji, Baniji i Lici — to su bile prve poslijeratne akcije kao početak golemog doprinosa mladih svojoj zemlji. On se može sagledati u 60 milijuna dobrovoljnih ratnih godina. Ili, još tačnije u 70 različitih tvornica, pruga, ranih godina. Ili, još tačnije u 70 različitih tvornica, pruga, hidrocentrala, asfaltnih putova što su sve sagradili u tom razdoblju.

Podloga svim akcijama bila je oduvijek ista: žarki patriotizam mladih ljudi prema svojoj domovini. Ali, prije pet godina kad su nakon kratkog prekida omladinske radne akcije nastavljene na Magistrali bratstva i jedinstva od Ljubljane do Đevđelije, one su istovremeno dobole i nove dimenzije.

Osim ljubavi prema domovini, želja da joj pokloni dar svojih ruku, omladina je u dobrovoljnoj radnoj akciji našla univerzalniji smisao, nalazeći još ljepše samu sebe.

Brojčani pokazatelji ma koliko god izgledali nepotpuni, ipak zorno predočavaju sintezu tog smisla: odgojni značaj i ekonomski efekat omladinskog pothvata.

U pet godina izgradnje Auto-puta bratstva i jedinstva kroz Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i Makedoniju — 230 hiljada mladih graditelja završilo je na gradilištu razne kurseve tehničkog, stručnog i općeg obrazovanja. Mnogi od njih već su afirmirali svoje sposobnosti na različitim radnim mjestima u privredi.

Gradnja Auto-puta bila im je i još uvijek u životnoj orijentaciji. Naravno, to je samo jedan elemenat odgojne vrijednosti radne akcije. U njenom tradicionalnom okviru sadržano je drugarstvo mladića i djevojaka iz raznih krajeva naše zemlje, njihovo učenje, zabava i razonoda na trasi, u simbolici i stvarnosti parole: »Mi gradimo Auto-put. Auto-put gradi nas!« koju su još prvog dana u blizini Ljubljane i Zagreba 1958. godine ispisali na ulazima u svoja naselja.


Ove godine omladina završava posljednju dionicu Auto-puta bratstva i jedinstva Osipaonica - Beograd, a slijedeće počinje novu akciju kojom će pospješiti dovršenje jadranske magistrale.

(Nastavak na 2. strani)

Radost šibenskih pionira

16. o. m. građani, omladina i nalazili su se predstavnici vlasti, političkih i društvenih organizacija i JNA. Pionirske štafete počekali pionirske štafete iz tridešet sela i škola sa područja Šibenske općine preko kojih sjednik Općinskog komiteta Saveza omladine Šibenik, koji se daća pozdrave i čestitke drugu u svom izlaganju osvrnuo na Titu za njegov 71. rođendan. Na životni put i djelo druga Tita, Poljani maršala Tita, na tribini a zatim je u ime Jugoslavenske ukrašenoj cvijećem i zastavama, narodne armije pionirske štafe-

Gretan Ti rođendan, druže Tito!



Najmladi voljenom Titu

Dragi naš druže Tito!

Povodom Tvoj 71. rođendana, mi pioniri općine Šibenik Šaljemo Ti najsrdaćnije pozdrave sa željom da dočekaš još mnogo rođendana, te da i dalje vodiš našu domovinu sve sigurnijim putovima u socijalizam.

U ove proljetne dana, kad naš lijepi grad procvjeta crvenim zastavama, a pjesma partizanska se ori po ulicama i trgovima, mi se podsjećamo na onu tešku, ali slavnu prošlost, kad su padale ogromne žrtve, kad su se napuštali domovi i polazilo u krvavi boj za svaku otetu stopu naše zemlje. Sloboda u kojoj mi živimo i razvijamo se izvođena je na temeljima popaljenih sela, razrušenih građevina i zemlje natopljene krvlju heroja. Ti si, druže Tito, bio taj koji je naš narod vodio jednim pravilnim putem k slobodi. Ti si taj koji nas i sad vodiš u mir, napredak i blagostanje. Danas je naša zemlja, zahvaljujući Tebi poznata u čitavom svijetu po svojim miroljubivim namjerama i održavanju priateljstva sa svim zemljama u svijetu. I mi, pioniri slijedimo Tvoj primjer i želimo da se sprijateljimo sa svom djecom svijeta bez obzira odakle su i kakve je boje njihova koža. Želimo da svima pokažemo što je to socijalizam.

Socijalizam su nove škole, socijalizam su dovršene hidrocentralne i tvornice, socijalizam je u srcima naših radnih ljudi, u pjesmi omladine i osmijehu pionira.

Mi, najmladi članovi naše socijalističke domovine dužni smo da završimo ovo veliko započeto djelo koje će iz naših ruku izrasti još ljepše i veličanstvenije. Mi smo ponosni što Ti nas gledaš kao buduće tvorce mira i napretka i kao budući graditelji socijalizma obećajemo da ćemo opravdati to povjerenje i da ćemo svjesno i s ljubavlju izvršavati sve zadatke koji budu pred nas postavljeni.

Još jednom Ti Šaljemo pozdrave i čestitke sa željom da nam još dugo živiš naš voljeni druže Tito!

Zivjela naša socijalistička domovina!

Pioniri općine Šibenik

Kninjani su srdačno pozdravili pionirske štafete

Gradani Knina su 16. maja svečano dočekali štafete pionira s čitavog područja komune u kojima su preko 10.000 najmlađih građana kninske krajine kistanjske Bukovice i selo Cetinske krajine uputili pozdrave i rođendanske čestitke predsjedniku Titu.

Tim povodom pred novom zgradom Osnovne škole u Kninu održan je miting u prisustvu nekoliko hiljada pionira i građana. Na svečanoj tribini su se nalazili Mirko Sinobad, predsjednik kninske općine, Ilija Simpraga, sekretar Općinskog komiteta SK, Vaso Nikolić, predsjednik Općinskog odbora Socijalističkog saveza, predstavnici JNA i drugi društveno-politički radnici. Štafetu su pozdravili Dušan Mažibrada, predsjednik Općinskog komiteta Saveza omladine, a u ime pripadnika JNA kninskog garnizona podporučnik Vlašić. Zatim je pročitano pismo koje pioniri kninske općine upućuju predsjedniku Titu. Sufragancija Štafeta pionira kninske općine nastavila je put za Split. (m)

Svečani doček pionirske štafete u Drnišu

Poletni zvuci muzike i iskre pljesak brojnih gledalaca popratio je nosioce pionirske štafete koji su prošlog četvrtka oko 11 sati stizali na Poljanu maršala Tita. U vrlo dobroj organizaciji dugogodišnjeg inicijatora svih pionirske akcije u drniškoj općini nastavnika Vladimira Mojaša i ovaj zbor pionira u povodu 71. rođendana druga Tita ostati će svima u ugodnom sjećanju.

Iz brojnih škola i jedne predškolske ustanove u drniškoj komuni stigle su tople rođendanske čestitke drugu Titu u Štafetnim palicama izrađenim rukama nadarenih učenika različitih umjetničkih rješenja. Štafetna palica mladih učenika iz Čvrljeva, udaljenog skoro 40 km od općinskog središta, izgrađena je u obliku preslice. Oblik pastrve na udici imala je Štafeta đaka iz Bogatića u blizini Krke, a trafo-stanice Osnovne škole u Gradcu. Učenici Osnovne škole u Pakovu selu dali su svojoj Štafetnoj palici stilizirani oblik grozda i duhanskih listova.

Citanjem pozdravnog pisma drugu Titu, koje je pročitao pionir Nikola Kunac, završena je ova pionirska svečanost u Drnišu. (c)

U nedjelju 30.000 birača kninske općine izaciće na 95 biračkih mesta da glasaju za članove Općinskog vijeća Skupštine općine Knin, koja će se sastojati od 53 odbornika, a 28. maja preko 19.000 radnih ljudi pristupiti će glasanju na 107 biračkih mesta za članove vijeća radnih organizacija svoje komune, koje će se također sastojati od 53 odbornika.

Sve političke i tehničke pripreme su završene. (m)



Doček pionirske štafete u Šibeniku

Predsjednik Izborne komisije Glavnog odbora Socijalističkog saveza Antun Biber o predizbornoj političkoj aktivnosti

Realizacija promjena zacrtanih Ustavom

PITANJE: Naša redakcija moli da iznesete svoje mišljenje o dosadašnjoj predizbirnoj aktivnosti društveno-političkih organizacija.

ODGOVOR: Iako se sadašnja predizbirna aktivnost društveno-političkih organizacija nadovezuje na sve ono što je prethodilo donošenju novog Ustava, ipak ona u izvjesnom smislu ima drugačije karakteristike od ranije političke aktivnosti. Te karakteristike sastoje se u tome, što se provođenjem prvih izbora poslije donošenja Ustava za sva predstavnička tijela, u stvari, činimo prvi krupan korak u realizaciji svih onih promjena koje je zacrtao novi Ustav.

Stoga je i razumljivo da je u sadašnjoj predizbirnoj raspravi velika pažnja posvećena funkcioniranju budućih predstavničkih tijela, a naročito općinskim skupštinama i njihovim sastavu.

PITANJE: U kojem su se pravcu kretale dosadašnje diskusije?

ODGOVOR: Veoma žive di-

skusije vodene su o budućoj strukturi općinskih skupština s ciljem da one budu što neposredniji izraz jedinstva, stanja i potreba i interesa građana u svakoj općini. Ove diskusije bile su usmjerene na pojedine oblasti života i na društveno-politički sastav općinskih skupština. Zato je i kod odabiranja kandidata za buduća predstavnička tijela glavna pažnja bila posvećena izboru kandidata za predstavnička tijela u općini. To je i normalno s obzirom na već postignutu afirmaciju lokalne samouprave u prošlom periodu. S obzirom da je u dosadašnjoj predizbirnoj aktivnosti glavna pažnja bila posvećena sastavu općinskih predstavničkih tijela, zbog toga se i drugi dio rasprave krećao oko lokalnih problema vezanih za svakodnevne potrebe građana u naselju i komuni.

PITANJE: Šta su pokazali zborovi birača?

ODGOVOR: Završavanjem zborova birača završava se i prvi dio predizbornih priprema s usvajanjem kandidata

Gradani Benkovaca i okoline poduzeća Zagreb, generali JNA, narodni heroj Obrad Egić, Zarija Stojović i Stevo Bikić, predsjednik Kotarskog odbora Socijalističkog saveza Split Rikard Sutlović, Stevo Simić, predsjednik općine Benkovac, predsjednici susjednih komuna, poslanici kandidati Jovo Ugrčić, dr Tode Curuvija, Dušan Štrbac i drugi, uz predstavnike društveno političkog života s ovog područja sjeverne Dalmacije.

U povodu otvorenja pruge Knin — Benkovac pred željezničkom stanicom u Benkovcu održan je veliki narodni zbor na kojem je, u prisustvu preko 10.000 učesnika proslave, gospodar Josip Đerda, pomoćnik državnog sekretara za vanjske poslove i poslanički kandidat ovog kraja za Savezno vijeće Savezne skupštine. Sa svečanog mitinga narod Benkovac i Raynih kota uputio je pozdravni telegram predsjedniku Titu.

za sva predstavnička tijela. Već sada može se zaključiti da će se, prema usvojenim kandidatima, bitno izmijeniti socijalna i opća struktura svih predstavničkih tijela. Naročito radikalne promjene doživjet će općinske skupštine, gdje se predviđa više od 70 posto novih ljudi za buduće birači. Slične promjene predviđaju se i za Sabor i za Savenu skupštinu u pogledu kandidata koji će se birati na području naše Republike.

Posebno bih želio naglasiti da će se u odnosu na raniji sastav svih predstavničkih tijela bitno povećavati broj žena. Samo u 50 općina je ranije bilo svega 370 žena, zborovi birača sada su predložili 981 ženu za kandidate za općinske skupštine.

Posebno treba istaći da je opća orientacija kod odabiranja kandidata za sva predstavnička tijela bila na — mlađe ljudi.

Imajući u vidu sve ove činjenice, možemo već sada zaključiti da će sve promjene u predstavničkim tijelima pridonijeti velikom osvježenju i još čvršćem povezivanju sa biračima.

PITANJE: Da li ste, uvezši u cjelini, zadovoljni brojem kandidiranih žena?

ODGOVOR: U cjelini ne možemo biti zadovoljni u pogledu broja žena kandidata s obzirom na dvije činjenice. Prvo žene u našoj Republici predstavljaju više od 53 posto stanovništva, dok se za Sabor predviđa samo 23,9 posto drugarica, a za općinska vijeća tek 19 posto. Druga činjenica je da žene u Hrvatskoj predstavljaju 32 posto u strukturi radne snage, čime se bitno izmjenila uloga i položaj žene u našem društvu, a to još nije dovoljno došlo do izražaja prilikom odabiranja kandidata, naročito za općinske skupštine.

PITANJE: Šta se očekuje u dalnjem periodu predizborne aktivnosti?

ODGOVOR: S obzirom da

gradani Benkovca i okoline poduzeća Zagreb, generali JNA, narodni heroj Obrad Egić, Zarija Stojović i Stevo Bikić, predsjednik Kotarskog odbora Socijalističkog saveza Split Rikard Sutlović, Stevo Simić, predsjednik općine Benkovac, predsjednici susjednih komuna, poslanici kandidati Jovo Ugrčić, dr Tode Curuvija, Dušan Štrbac i drugi, uz predstavnike društveno političkog života s ovog područja sjeverne Dalmacije.

U povodu otvorenja pruge Knin — Benkovac pred željezničkom stanicom u Benkovcu održan je veliki narodni zbor na kojem je, u prisustvu preko 10.000 učesnika proslave, gospodar Josip Đerda, pomoćnik državnog sekretara za vanjske poslove i poslanički kandidat ovog kraja za Savezno vijeće Savezne skupštine. Sa svečanog mitinga narod Benkovac i Raynih kota uputio je pozdravni telegram predsjedniku Titu.

Na dan 21. maja 1942. godine na našem nebū, koje još nije bilo slobodno, po prvi put pojavio se avion sa crvenom petokrakom zvjezdrom. Bio je to prvi partizanski avion sa pilotom Franjom Kluzom. Do tada nekom su krstili samo avioni sa kukastim krstom, sijući svuda smrt, oставljajući za sobom pustoš. U prvom avionu sa crvenom petokrakom zvjezdom naši partizani su dobili novog saveznika — vazduhoplovstvo.

To nije bilo simbolično stvaranje našeg vazduhoplovstva, jer — iako sa malim brojem starih aviona — hrabri piloti su za veoma kratko vrijeme priredili neprijatelju niz vrlo neprijatnih iznenadenja...

Naredbom Vrhovnog komandanta druge Tita 1943. formira se prva vazduhoplovna baza u Livnu... formiraju se prve naše vazduhoplovne jedinice... bombe, rakete i to-

na borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

Neprijatelj je uspio da uništi ove avione, ali ne i stremljenja Vrhovnog štaba da vazduhoplovstvo postane jedan od vidova oružanih snaga NOV i POJ. Na nebu se pojavljuje još više aviona.


Naredbom Vrhovnog komandanta druge Tita 1943. formira se prva vazduhoplovna baza u Livnu... formiraju se prve naše vazduhoplovne jedinice... bombe, rakete i to-

(Nastavak na 6. strani)

POKLON MLAĐIH

(Nastavak sa 1. strane)

Magistrala bratstva i jedinstva od Ljubljane prema Devdeljiji povezuje naša sela i gradove. Ona je dala i daje snagu privrednom krovotoku zemlje. Izgradnja je završena za pet umjesto za 10 godina, koliko bi gradnja trajala da se nastavlja običnom radnom snagom, već su uštedene milijarde dinara. Tako su mladi izvanrednom organizacijom, elanom i umijećem afirmirali ne samo odgojnu vrijednost, nego i ekonomičnost svog dobrovoljnog rada.



Žene i izbori

Na posljednjoj sjednici Predsjedništva Konferencije za društvenu aktivnost žena općine Šibenik raspravljaljalo se o predstojećim izborima.

Razmatrajući aktivnost žena u šibenskoj komuni, kao osnov za uključivanje žena u organe upravljanja, navedeno je da je ukupnog broja stanovnika (77.379) koji žive na području naše općine (prema podacima popisa stanovništva 1961. godine) 55,5% su žene. Približno isti postotak žena upisan je u biračkim spiskovima u našoj općini. Između 14.823 zaposlenih radnih ljudi, u radnom odnosu nalazi se i 3.960 žena, što znači 26,7% od ukupnog broja zaposlenog stanovništva. Ili : 28,9% od ukupnog muškog stanovništva nalazi se u radnom odnosu, dok je 9,8% od ukupnog ženskog stanovništva zaposleno. Broj zaposlenih žena je u stalnom porastu. Aktivnost žena u ostvarivanju narodnog dohotka je, međutim, veća. Tako pored 21.427 muškaraca, raznim zanimanjima na svim područjima društvenih aktivnosti bavi se i 9.968 žena, što znači 31,7% od ukupnog aktivnog stanovništva općine. Najviše žena se bavi poljoprivredom (55%), zatim raznim zanimanjima u djelatnostima društvenih službi i ustanova (17%), pa u industriji i zanatstvu (14%). Relativno manji broj žena privređuje u uslužnim djelatnostima (9%), zanimanjima u trgovini (3%) i tek 0,5% u saobraćaju.

U radu organa upravljanja, međutim, žene ne sudjeluju adekvatno prema svojoj aktivnosti. Tako od oko 2.500 građana uključenih u rad raznih organa upravljanja i savjeta sudjeluju 270 žena, tj. svega 10,8%. U sastavu dosadašnjeg Općinskog vijeća nalazile su se 4, a u Vijeću izvođača 1 žena, što znači svega 3,5% od ukupnog broja odbornika.

Predsjedništvo Konferencije za društvenu aktivnost žena općine Šibenik pozitivno je ocijenilo orientaciju i nastojanje Općinskog odbora SSRN da se u predstojećim izborima u izborne organe općine uključi veći broj žena. Iako sa 23 drugarice između 150 kandidata za općinska vijeća još uvijek neće biti izraženo učešće žena adekvatno njihovoj stvarnoj aktivnosti, ipak ono znači snažan napredak u procesu unapređenja društvenog položaja žena. Zato je na spomenutoj sjednici izraženo uvjerenje da će kandidirane drugarice na izborima dobiti puno povjerenje birača, da će biti izabrane i da će aktivnim učešćem u radu izbornih tijela naše općine opravdati povjerenje, a time afirmirati stvarnu ravnopravnost žena u našem društvu.

A.

je prvi dio predizbornih priprema bio okrenut više lokalnim problemima, to će težište drugog dijela predizborne aktivnosti biti na realizaciji brojnih inicijativa, zahtjeva i prijedloga na zborovima birača i u raspravi ne samo o kandidatima za Republička i Savezna predstavnička tijela, nego i problemima koji imaju širi republički i savezni karakter. Ono što je bitno za čitavu predizbornu kampanju jeste da je ona imala radni karakter. Takav karakter ona treba da zadrži i dalje jer je to najbolja afirmacija da će se sagledati svi problemi — svi aktuelni zadaci budućih predstavničkih tijela. Sp.

Slavlje naroda u Vrpolju

U nedjelju je otkriven spomenik palim borcema NOR-a i žrtvama fašističkog terora u Vrpolju. Svečanosti su prisustvovali predsjednik Općinskog odbora SSRN Josip Ninić, predsjednik Općinskog odbora Saveza boraca Iviša Baranović, sekretar Općinskog komiteta omladine Drago Putniković i drugi javni i politički radnici, te predstavnici privrednih organizacija.

Svečanost je počele kad su mještani i gosti sa šibenskom glazbom stigli na mjesto gdje je održan prvi sastanak Vrpoljana pred odlazak NOP. Taj sastanak je održan u kući Jele Mrdeže. Uspomene na taj događaj evoirao je drug Pajo Ljubičić, jedan od učesnika prvih dana narodnooslobodilačke borbe.

Nakon što su položeni vijenci, spomenik je otkrio predsjednik Saveza boraca drugi Komadini Andrija. Zatim je sekretar osnovne organizacije Saveza komunista drug Tomasić Ivo podnio referat u kojem se između ostalog kaže:

— Vrpolje je 99% aktivno radio za NOB-u i dalo je 150 boraca od kojih je 48 ostavilo svoje životne na raznim frontovima i ofenzivama. Kao žrtve fašističkog terora izginulo ih je 9-torica.

U jesen 1941. čuli su se u Vrpolju prvi glasovi o partizanima. Jedna grupa pružnih radnika iz Vrpolja prisustvovala je sastanku na pruzi Vrpolje — Šibenik, koji je održan pod rukovodstvom druge Gašpera Crnogorca. Sastanku su prisustvovali Martin Ljubičić, Jakov Petković, Slavko Petković i Pajo Ljubičić. Ti drugovi su odmah nastavili da objašnjavaju ulogu partizana i političku situaciju. Iako je u to vrijeme u Vrpolju bilo oko 400 talijanskih vojnika, ipak se uspjelo 3. II 1942. održati sastanak sa grupom od 17 drugova u kući Jele Mrdeže, kojem je prisustvovao i drug Turko. Na ovom sastanku izvršena su zaduženja drugova u vezi organizacije sakupljanja oružja, municije i ostalog materijala za NOB-u. Uskoro je održan i drugi sastanak, koji je imao da organizira odlazak prve grupe u partizane. Tako je 4. oktobra 1942. krenula prva grupa od 24 druga među kojima je bilo i nekoliko drugarica. U novembru 1942. os-

novan je i Narodnooslobodilački odbor, koji je aktivno radio kroz čitavo vrijeme rata. U veljači 1943. otpremljena je u paravojno još jedna grupa od 18 drugova, dok su ostali odlazili u manjim grupama ili pojedinačno. Nakon referata još su govorili drug Ljubičić Pajo, drugarica Zorka Petković i Stipe Plenković. Poslije njihovog izlaganja Šibenska narodna glazba odsvirala je državnu himnu.

Kulturno umjetničko društvo »Ivo Lola Ribar« Vrpolje izvelo je svečan akademiju u kojoj je učestvovalo preko 40 omladina i omladinka. Mnogobrojni prisutni su s interesom pratili izvođenje programa i uvjernili se o dobroj radu omladinske organizacije u ovom mjestu. Za ovakav uspjeh omladine posebno priznanje treba dati drugu Tomasiću.

Poslije akademije nastavljeno je narodno veselje, a poslije podne održane su raznovrsne sportne priredbe.

Zivko Petković



Spomenik palim borcima u Vrpolju

Kako zaposliti one za koje velimo da su privremeni višak radne snage kao i osobe koje će danas-sutra uznastojati domaći se radne knjižice pitanje je o kojem se u posljednje vrijeme veoma mnogo raspravlja. I to je dobro. Jer, iako broj privremeno nezaposlenih osoba na području šibenske komune nije toliki da bi se nametnuo kao aktuelan problem, vrijeđno je na vrijeme iznaći mogućnosti zapošljavanja. A njih ima na raznim sektorima privrednog života, kao što su ugostiteljstvo, turizam, saobraćaj, zanatstvo, industrija pa i poljoprivreda.

Međutim, ovdje neće biti govora o tome. Koristeći se veoma izdašnim podacima analize što ju je iznijelo Predsjedništvo Općinskog sindikalnog vijeća i Izvršni odbor Općinskog odbora Socijalističkog saveza u Šibeniku, zabilježit ćemo samo nekoliko veoma zanimljivih podataka, koji bi se mogli svrstati u rubriku »neobavezni i suvišni odnosi«.

STO POKAZUJU ŽIRO-RAČUNI?

Kod Komunalne banke u Šibeniku bilo je pod kraj minule godine otvoreno više od 620 žiro-računa. Njihovi korisnici ostvarali su promet od preko 170 milijuna dinara. U ukupnoj mjeri su otvorenih žiro-računa, konstatirano je, najviše su zastupljeni poslovi koji se odnose na honorarno vođenje knjigovodstva u privrednim organizacijama. Istoči se da dvadesetak »računavateljnih stručnjaka« vodi honorarne poslove financijske prirode u gotovo svim manjim poduzećima na području grada, a da se i ne govori o širem području komune. Za ilustraciju može se navesti podatak da je za poslove financijske prirode - poslovi računovodstva - na ime honorarnog rada isplaćeno isvršiočima u prošloj godini oko 9 milijuna dinara, čemu treba nadodati i oko 10 milijuna što su ih privredne organizacije platile naime doprinosa predviđenih zakonskim propisima.

Sasvim je razumljivo da i takav honorarni rad u nekom poduzeću može da bude objektiv-

na potreba, a u tolikom broju zaciјelo ne. Kada se o tome govori onda ne treba izgubiti izvida još jednu činjenicu. Radi se, naime o tome da je već sada priličan problem zaposliti osobe sa srednjom ekonomskom školom, jer za njih nema slobodnih mjesto. Da su neka od njih »zauzeta« i na honorarni način u to uopće ne treba sumnjati.

DA LI JE PREKOVREMENI RAD UVIEK OPRAVDAN?

Jednom nedavno provedenom anketom pokazalo se da je prekovremen rad na području šibenske komune veoma često zastupljen, od čega, kako se drži, dobrim dijelom i neopravdano. Utvrđeno je da je u samo jednaest trgovinskih, industrijskih i zanatskih poduzeća u našoj općini prošle godine isplaćeno toliko za prekovremeni rad da bi taj iznos bio dovoljan da istoj godini nade zaposlenje gotovo 145 osoba. Doda li se to da je taj prekovremen rad u više od 50 posto slučajeva obavljan na radnim mjestima nekvalificiranih radnika onda nam stvar postaje još jasnija. se ustaljuju u našoj zemlji u

Zabilježeno na temu:

SUVIŠNI RADNI ODNOŠI

Jer, to ne treba izgubiti izvida na području naše komune najviše traže posla osobe koje nemaju kvalifikacija. Naime, kod nezaposlenih muškaraca preko 80 posto su nekvalificirani radnici, dok se taj postotak kod žena penje čak na 97. Prema tome čini se, da bi i o ovim podacima pojedine privredne organizacije trebale voditi računa, jer bi se eliminiranjem prekovremenog rada moglo naći posla za još mnogo osoba. Istina, kod nekih poduzeća možda specifičnost posla i zahtjeva prekovremeni rad, ali takvih je malo, pa ako ih i ima, onda bi se broj prekovremenih sati po svoj prilici mogao znatno sniziti.

U narednom periodu tome će se, uvjereni smo, poklanjati više pažnje nego do sada.

O JOS JEDNOJ STVARI

Prema podacima iz već spomenutih materijala, danas na području šibenske komune ima 165 uživođaca raznih vidova mirovine, koji se nalaze u redovnom radnoin odnosu, iako im taj radni odnos ne predstavlja nužni izvor sredstava za egzistenciju. Tim brojkama, dodat ćemo još ove: od tih 165 osoba, dakle onih koji ma radni odnos nije prijeko potreban, njih 69 ima preko 55 godina života. S tim u vezi konstatirano je, pored ostalog slijedeće: Iako rješavanje ovog stanja predstavlja veoma osjetljivo pitanje drži se, a to je u duhu i u skladu sa novim kriterijima koji se ustaljuju u našoj zemlji u

pogledu davanja prioriteta neza poslenim osobama, da je po trebno da se razmotri ova situacija i zauzmu određeni stavovi iz kojih bi se mogli izvesti realni i opravdani zaključci. Razumljivo je da među ovim licima može da bude minimalan broj onih koji mogu iz određenih razloga ostati u radnom odnosu iako je jednako tako tačno, da se to ne može odnositi na sve te osobe

Pored toga, jednom anketom što je provedena kod samo pet privrednih organizacija ustanovljeno je da ima 130 osoba, koje su


steleke sve uslove za starosnu ili invalidsku mirovinu. No, ta se lica još uvijek nalaze u radnom odnosu. A to znači da se u mnogim privrednim organizacijama ne postupa u skladu sa zakonskim propisima. A upravo podatak da je ta anketa provedena u samo pet privrednih organizacija upućuje na zaključak,

da bi se takva ili slična situacija po svoj prilici našla i kod drugih privrednih organizacija.

Već izneseni podaci potvrđuju

a nepotrebitno prebačenih miliija na preko žiro-računa što ma-

Radničko izletište čeka...



Restoran na Martinskog

Prizovimo malo sjećanja. Ili neka nam stariji kažu. Prije rata malo je Šibenčana odlazilo na Jadriju, radnika još manje. Mnogi je nikad nisu ni vidjeli. A kada su se za sparni ljetni dana htjeli okupati, odlazili bi na Paklenu dokle su ih Zablaćani prevozili u svojim čamcima...


Danas brojni Šibenčani posjećuju Jadriju, a Paklena je ostala još samo ime. Njeno mjesto je preuzeo Martinska. U svaku dobu godine netko je na drugo strani, svejedno ili kao šetač ili kao kupac. U nekoliko posljednjih godina Martinska je iz temelja izmjenila svoje lice, nije više gola, napuštena obala. Danas je ona stalno s ljudima koji žele sunce i odmor. Mnogu njih se vrati sa svog radnog mjeseta, ruča i preze se na druđu »bandu«. Zbog toga se ne mojte iznenaditi kada čujete da je već sada »druga banda« dobila svoje ime Radničko izletište.

Ako vas splav nije prevozila od prošlog ljeta, prijatno ćete biti iznenadeni kada se ponovo nade u kavanci ili bašti restorana. Iznenadit ćete se isto onako kao što se iznenadila i jedna drugarica ovih dana kada joj je prišao šef sale, nasmijan u čistoj bijeloj bluzi, i upitao je da li je zadovoljna poslugom. A kada siđete dolje na kupalištu,

iznenađenje opet čeka. Vidjet ćete u svako doba dana dvije žene sa metlama u rukama. I nemojte se pitati što one rade, jer njihov je zadatak da održavaju redovito čistoću na plaži. Da se vidi da je struja obasjala Martinsku ne treba prelaziti na drugu stranu. To se vidi već naveče iz grada kada padne noć i na drugoj obali zasja ogrlica električnih lampi. A u kavarni i na terasi blago rasipaju svjetlost lampioni u obliku fejnera od kovanog željeza. Struja je na Martinsku došla kabelom s druge strane Kanala, zatim stubovi i visokonaponska mreža, trafostanica, pa opet stubovi. Sve u svemu mnogo truda i preko 9 milijuna dinara za elektrifikaciju. Tako je stigla struja, a i voda će uskoro. Neposredno iznad ceste upravo se dovršava velika cisterna kapaciteta 20 vagona. Kada ona bude dovršena, početkom juna, na Martinskoj će biti posjetiocima i ugostiteljima na raspolaganju svaki sarmarni uređaji, koji do sada bez vode i struje nisu mogli raditi.

Pogrešno bi bilo misliti da su radovi na izgradnji Radničkog izletišta pri kraju, jer još treba urediti baštu, kupalište, postaviti stepenice za silazak u more urediti okoliš... Za sve te poslove bit će utrošeno oko 55 milijuna dinara koji su pretežno

(Nastavak na 5. strani)



Vitomir Gradiška

**NOV
1943.**

21

24. svibnja:

Zbog pogibije talijanskog špiona Gracina Jose-Zepe iz Vadija, strijeljani su u 17.30 sati od karabinjera u selu Primoštenu Nižić Jure pok. Ante i Luketa Roko pok. Stipe, očevi istaknutih partizanskih boraca iz sela Primoštena, čije su sinove Talijani smatrali počiniteljima ubistva Gracina. Strijeljanje dvaju naših rodoljuba je bilo izvršeno na očigled prisilno dovedenih mještana, kojima su karabinjeri oaza zastrašujući govor.

— Artiljerija iz Skradina pucala je na vatru po okolnim brdima, koje su bile paljene samo radi izazova Talijana.

— III lički partizanski odred, koji je bio najjača partizanska jedinica pod komandom Štaba Kninskog operativnog sektora, a bio izvan dohvata neprijateljske ofenzive, krenuo je iz pravca Krupe-Žegara i Ervenika u protu napad na Talijane i četnike koji su se nalazili u Žrnjanu. Bijeg Talijana i četnika pred natočom ličkih partizana bio je tako brz da nisu imali vremena ponijeti oplaćivanju imovinu naših rodoljuba u ovoj ofenzivi, kao ni zatečenu hranu i spremu intendantura Sjeverodalmatinskog odreda na Otriću, nego je sve opet došlo u partizanske ruke.

25. svibnja:

Šibenski partizanski odred, predvođen od terenskih radnika NOP-a upao je u Perković, pa je blizu željezničke stанице razoružao hrvatske finance. Tada je u kasarni zatečeno pusaka. Iznenadeni financi nisu dali nikakvog otpora. Partizani su poveli sobom preglednik Javora Pavišića i još dvojicu finanaca, koje su poslije preslušana iste noći pustili.

— Jedan odred partizana uhvatio je na Đašnici Stančić Luku pok. Bože i Crnjen Antu Markova iz Slivina, koji su vodili troje konja za talijanskog trgovca stokom Piccione Galfena, koji je stoku čekao u Šibeniku. Konji su zaplijenjeni, a gonići uz prijetnju pušteni.

— Završen je period neprijateljskih operacija koji je otpočeo 4. V na zadarskim otocima u kojima je učestvovalo nekoliko talijanskih bataljona i pet antikomunističkih bandi. Za vrijeme ove neprijateljske akcije izgubilo je živote 112 rodoljuba i aktivista NOP-a kotara Zadar, a 57 ih je bilo uhapšeno.

26. svibnja:

Jedinice kninskog sektora, čiju je glavnicu sačinjavao III lički partizanski odred nalaze se u akciji čišćenja od preostalih četničkih bandi predjela iznad vrela Žrnjanje. Iz sela Rastićeva četnici su u panici pobegli prema Knišu.

— Citat iz izvještaja Fašija-Vodice od 26. V/43:

»Na terenu oko Vodice je ostalo nekoliko partizana, a među njima i Mateša Marija... Lično je bio u Tribunjku, izjavljuje tajnik Fašija; i tamo dobio obavijest da ih na terenu in a svega 4—5.

Gašpić Marinko je neki dan u Soviji zauvijek Babun Nikolu i natjerao ga da pozdravi stisnutom pesnicom. Od tada ovaj više neće vani. Zbog malog broja vojnika (Vodice 120, Tribunj 26) ne može se vršiti pretres. Uz bataljon je jedna banda nove formacije bez obuke, samo piju vino i rakiju. U Tribunjku je prošle nedjelje bio general Viale u inspekcijskoj posjeti. Banu treba zamijeniti IV (Kistanjskom) ili V (Stegnajicevom), koje su dobro radile.

— Na denunciju četnika Talijani u Kninu hapse 30 kninskih daka zbog njihovog rodoljubivog držanja i aktivnosti u NOP-a. Čaci su zatvoreni u kninsku tvrđavu, odakle su bili pušteni tek u padu Italije.

— Partizani su na rogozničkom terenu uhvatili Županović Marina iz sela Jarebinjaka, pa su ga doveli u Sapina Doca, gdje su mu izrekli smrtnu kaznu kao talijanskom obaveštajcu.

— Talijani i antikomunistički banditi uhvatili su u Erveniku partizanskog kurira Macuru Todu, koga su odmah strijeljali.

— Na denunciju četnika Talijani u Kninu

hapse 30 kninskih daka zbog njihovog rodoljubivog držanja i aktivnosti u NOP-a. Čaci su zatvoreni u kninsku tvrđavu, odakle su bili pušteni tek u padu Italije.


(Nastavak će se)

Jubilej profesora Stjepana Boškovića

Profesor i drug

Cinjenica da je prof. Stjepan Bošković trideset godina, najboljih godina darova ovom našem lijepom gradu govor sama za sebe veoma mnogo. Tri puta desetljeća odgajao je štor Stipe učenike Šibenske gimnazije, 1700 maturanata s osmijehom ispratio u život. Rastajao se od njih samo utoliko što su napustili školske klupe, ostajući i dalje s njima, u mislima, svaku dobru vijest, svaki njihov uspjeh primajući kao svoj vlastiti.

Daleko je prohujala 1933. godina, kada je mladi profesor Stipe Bošković, Splitčanin, došao u ovaj stoljetni grad, prigrlio ga kao svoj rođeni, ostao mu vjeran do danas. Mijenjali su se u tom vremenskom intervalu profesori i nastavnici, 340 njih na broju, mijenjali se direktori, zapisano je — 13 ih je bilo, ali on je ostajao, postajao sve više čovjek ovoga grada, čije je ljudi zavolio, a i oni nje-



i sam bude shvaćen, omiljen.

Trideset velikih godina koje, eto, brzo prođe. Prohujše u životnoj liniji bez drama i potresa, s osmijehom na ugodnom i lijepom životu, koji je bio njegov, jer ga je znao na pravo mjesto postaviti, osjetiti iskrenost, neposrednost i živost njemu dragih žitelja grada ispod Subićevca.

I kada je jednom, samo jednom, ne svojom voljom trebao napustiti ovaj grad rekao je: ne! Ostao je da bi bio poštovan još više, da bi ih još stotine uputio na životnu stazu. A oni su se uvijek sjećali njega.

Jer, nigrje nije sam. Gdje god podne naći će njih, one kojima je bio nastavnik i drug, koji je shvaćao, i koji su mu

i nakon ispita zrelosti ostali kao djeca. S njima je išao na radne akcije, proveo maturantske večeri, s njima djelelo te posljednje dačke radosti.

Bio je uvijek s njima, swo-

jim dacima. Bio je i u vrijeme koje nije bilo ljudsko, i kada je kama pjevala umjesto pjesme mladosti. Bio je i tada s njima, štitio ih, imao zbog toga teškoća, ali je kao i uvijek ostajao uz njih.

I danas kada slavi svojih trideset godina darovanih našem gradu, opet će oni biti s njim. Veselit će se njegovoj radosti, biti uz njega kao prije deset, petnaest, trideset, koliko li godina.

A malo je ljudi kao što je to »štor« Stipe.

Malo ih je znalo spojiti u sebi čovjeka, profesora, prijatelja i druga. To je, prilično teško, ali onaj koji u tome uspije može da bude sretan, da bude radostan.

Takav je prof. Stipe Bošković, »naš štor Stipe« kako mu negdašnji i današnji učenici vele. Za čovjeka mnogo i puno radosno, za predeni životni put najbolja nagrada i najljepše priznanje.

Jedan čovjek u našem gradu slavi trideset godina svoga rada.

Slavi ih u bijeloj školskoj zgradi u kojoj je proveo upravo toliko godina. U kojoj je ostao, uvijek s osmijehom, uvijek sa siroko otvorenim srcem, uvijek s lijepom riječju. Ostajao je svaki put kada su oni odlazili. Radosno ih dočekivao kada bi se opet vraćali na videnje. A toga je bilo mnogo puta. A tako je i danas.

Jedan profesora Šibenske gimnazije njegovi učenici zovu »naš štor Stipe«. Jednog čovjeka pamte generacije maturanata, ljudi razasutih po bijelom svijetu, o kojem im je i on pričao na satovima svoje kemije. Jednog čovjeka, jednog profesora, jednog Šibenčanina, koji to pomalo i nije, ovaj grad pozdravlja kao dječi sebe. Pozdravlja uz želju da dugo živi i da bude radoštan.

— d —



Gostovanje Simfonijskog orkestra Doma JNA iz Beograda

Veće simfonijске i operne muzike

Apstrahirajući razno-razne muzičke priredbe lakog žanra na kojima nam se uglavnom servira jeftina komercijalna roba »kist-twist« — tipa, koja u stvari i ne podnosi umjetnički tretman, gušeći se u apsolutnom mrtvilu muzičkog života, karakterističnom za naš grad, nastup bilo kojeg muzičkog ansambla predstavlja za nas događaj i dočekuje se s posebnim interesom.

No, kad se radi o jednom takvom ansamblu kao što je to Simfonijski orkestar Doma JNA iz Beograda, koji kod nas pored ostalog vrši i značajnu funkciju propagatora i popularizatora muzičke kulture, onda takav ansambl primamo i s posebnim simpatijama.

Polazeći s pozicija širenja muzičke kulture među mase, sastavljači programa koncerta ovog orkestra orientirali su se u prvom redu na popularnu simfonijsku i opernu muziku.

Tako smo i na koncertu priređenom 17. o. m. u Domu

notnoj slici. Treba istaknuti baršunastu mekoću tona njegove violine, kao i njegovu za-vidnu tehničku spremu.

Vrhunski domet koncerta svakako predstavlja efektna, upravo paradna izvedba Finala iz IV simfonije P. I. Čajkovskog, kojom je orkestar poka-

zao visok stupanj uigranosti i koncentriranog muziciranja.

Šteta samo, što to djelo ni-smo čuli u cijelini.

Tehnički potencijal, i zvučnost orkestra, iako u manjoj mjeri, došli su do izražaja i u drugom dijelu programa u izvedbi popularne ou-

verteure za operu »Moč sudbine« G. Verdia, kao i u interpretaciji predigre »Rimski karneval« H. Berlioz-a, iz čije se bogate instrumentacije i kolorističkih učinaka nazire genijalni stvaralac »Fantastične simfonije«.

U ovom dijelu programa pored »Čočečke igre« P. Konovića interesantne zbog neobične metričke raznovrsnosti na početku, slušali smo i neko-liko opernih arija.

Clanica beogradske opere Zlata Sesardić, sopran skromnog volumena, s nedostatkom rezonance u srednjem i nižem registru, otpjevala je u granicama svojih mogućnosti ariju iz Weberove opere »Strijelac vilenjak« i Zajčevu pjesmu »Domovini«. Drugi solist iz ovog dijela programa, tenor Blagoj Nikоловski, ne toliko arijom Vojvode iz Verdijevog »Rigoletta«, koliko cavatinom iz Donizettieve opere »Ljubavni napitak« pokazao je zvon-kost glasa i ugodan témb.

Na kraju, posebno ističemo umjetničkog rukovodioca ansambla, dirigenta Franca Klinara, pod čijim je vodstvom orkestar sigurno muzicirao i predstavio se kao vrlo kvalitetno simfonijsko tijelo.

M. Livaković

KULTURA

Iz Pedagoške akademije

Studenti na praksi u Kumrovcu

Grupa od 33 studenta Peda-goške akademije pod vodstvom prof. Ivu Tošića i prof. Živane Vučići boravila je na petodnevnoj praksi u Kumrovcu, Zaboku, Bedekovčini i Krapini u vremenu od 5-9. ovog mjeseca.

Prvi dio pedagoške prakse studenti su obavili u Osnovnoj školi, u Šibeniku i ožujku mjesecu. Ovaj drugi dio pedagoške prakse bio je namijenjen upoznavanju organizacije osnovne škole, te cijelog unutarnjeg života škole, od rukovođenja školom, organizacije razrednog kolektiva, funkcije razrednika, školskih odbora i slično, pa sve do rada slobodnih aktivnosti školskih zadruga i vanškolskog rada prosvjetnih radnika.

Organizatori prakse odlučili su da je najkorisnije da se studenti upoznaju s radom i životom jedne uzorne škole kakva je u Kumrovcu, rodnom mjestu druga Tita, pa zatim da upoznaju nekoliko drugih »običnih« škola odlično opremljenih i uređenih.

U Kumrovcu su Šibenski studenti upoznaju s radom i životom gdje ih je upravitelj upoznao s organizacijom, radom i životom škole. Također su posjetili i rodnu kuću druga Tita, te čuveni Zelenjak gdje se nalazi spomenik Antunu Mihanoviću, pjesniku »Ljipe naše...«

U Zaboku su studenti obavili praksu u Osnovnoj školi, a zatim su se upoznali s radom Narodnog sveučilišta. Tom prilikom predstavnik NO općine Za-bok upoznao je studente s organizacijom škola i planovima školstva na području ove komune. Studenti su u Zaboku temeljito pregledali veliku tekstilnu tvornicu gdje im je od strane radničkog savjeta priredena zakuska. Posebno treba istaknuti da su toga dana uveće privredne organizacije zajednički priredile Šibenskim studentima banket u hotelu »Zagorje« na kome su bili prisutni svи ta-mošnji predstavnici privrede i


prosvjete. Tom prilikom je studenti i profesore pozdravio narodni poslanik drug Gaber Ra-faj, a zahvalio mu se prof. Ivo Tošić.

U Bedekovčini studenti su obavili praksu u Osnovnoj školi, upoznali se organizacijom i radom Viših tehničkih škola građevinskog smjera, jedne od najmoderne prepremljene škole u Zenljini. Zatim su studenti upoznali rad i život Odgojnog zavoda za djevojke. Keramička tvor-

nica u Bedekovčini priredila je studentima bogatu zakusku.

Posljednji dan prakse studenti su obavili u Osnovnoj školi u Krapini, najvećoj školi u Hrvatskom zagorju. I ovde je studentima od strane uprave škole bila zakuska. Studenti su se upoznali sa znamenitostima Krapine, posjetili su Muzej i Šipku krapinsko-pračovjek. Studenti su oduševljeni ovom veoma uspšenom praksom.

— ić —



Pred izbornim plakatima

film

Apartman

AMERICKI FILM. REŽIJA: BILLY WILDER

IMA doduše ovde malo i melodramskog. Wilder je na-pravio mali ustupak ukusu širokih slojeva potrošača filma, naročito američkih, ali to je u ovom slučaju od sporednog značenja i nije u stanju da naruši opći dojam stvarnih vrijednosti ovog odličnog filma. A one su u prvom redu u majstorskom prikazu uspona i pada jednog sitnog činovničića, beznačajnog šarafčića u ogromnom mehanizmu jednog osiguravajućeg društva sa preko 30 hiljada činovnika. Ključ njegovog momačkog stana, kojeg posuduje svojim šefovima za njihove galantine pustolovine, otvara vrata i njegovog karijera. Kad, pogoden u vlastite osećaje, postaje svjestan svojih slabosti i labavosti položaja dobivenog nepriličnim uslugama i otaknjuje gostoprимstvo u svom stanu, nalazi se opet tamo odakle je počeo, ali obogaćen značajnim životnim iskustvom i karakterno zreljim. Pažljivom gledaocu neće izmaknuti da je početa na kritici bezdušnosti birokratskih odnosa, koju je Wilder nastojao da učini što manje upadljivom, ali njena zašećerenost, pokazao je sposobnost da oživi autorovo muzičku misao izraženu u

Koncert učenika III osnovne škole

Članovi Kulturno-umjetničkog društva III osnovne škole u Šibeniku izveli su prošlih dana reprizu svog programa u zgradi Narodnog kazališta. Tom prilikom nastupili su solisti, zbor i orkestar, te popularni kvartet.

Toj veoma ugodnoj večeri prisustvovao je velik broj učenika i gradana, koji su s ne-podijeljenim simpatijama i s dačnim pljeskom nagradili vri-jedne mlade izvođače. Slobodno se može kazati da su ovakvi na-stupi dobrodošli i da bi se na III osnovnu školu mogle ugledati i druge takve škole.

Pohvalu zasluguju, bez sum-nje i drugarica nastavnica muzičkog odgoja III osnovne škole Zlata Bašić, koja je zaista veoma stručno i znalački pripremila učenika za ovaj koncert.

Raden najčišćim filmskim jezikom iksusnog poznavaoca filmske tehnike i mogućnosti kamere, film teče neobično glatko, bez padova u inten-zitetu, bogata invencija režisera osjeća se gotovo u svakoj sceni, kojima ne nedostaje duhovitost, bilo one koje im je dao scenarij ili ih nadahnula režija. Dodajmo još sjajne kreacije Jacka Lemmona i Shirley Mc Laine, pa će nam biti do kraja jasna njegova reputacija i brojni oskar-ki koje je pokupio.

Ako netko, nakon što je gledao ovaj film, pokuša da ovo što je video doveđe u vezu s naslovom filma, mislim da će teško u tome uspjeti. A teško će uspjeti da išta ovde poveže, osim da je bilo jedino važno u filmu igra Brigitte Bardot i da joj se dade prilika da pokaže ono što nam je svima već dobro poznato, a za to je ne treba puškom natjeravati, kao što to čine u ovom filmu. Roger Vadim, koji je svojevremeno lansirao BB i time otvorio priliv ogromnih deviznih sredstava Francuskog, još uvijek na isti način eksploatira njezine eksterne kvalitete, bez da je, barem usput, filmu dao išta što bi bilo vredno spomena, osim možda izvjesne rutine zahvaljujući kojim film teče vrlo lako i živo. A to je ipak malo da bismo opravdali egzistenciju našim ekranim.

Osvetnik Zoro

AMERICKI FILM. REŽIJA: CHARLES BURTON

Ono što gledalac očekuje od ovog filma bez daljnje je dobio, ali i ništa više od toga. Romantični junak Zoro, koji se zamaskiran boriti protiv uzurpatora vlasti u Južnoj Kaliforniji, sa lakoćom rješava sve situacije i, naravno, izlazi u svjetku kao pobednik. Da mašta autora ipak nije naročito bogata, svjedoči stalno korištenje ormara u Zorovom stanu iza kojeg se nalazi ulaz u tajni hodnik. Uz taj ormar vezani su gotovi svi trikovi kojima se Zoro služi da bi uništio neprijatelja. Jasno, u svemu tome ima puno naivnosti, ali u ovakvim filmovima je besmisleno tražiti dlaku u jačetju, treba se jednostavno prepustiti struji zbijanja, a poslije se više nikad i ne sjetiti onoga što se gledalo. Stete od njega sigurno neće biti, a ovakvi scenski filmovi ne maju drukčijih pretenzija.

Uzda na vratu

FRANCUSKI FILM. REŽIJA: ROGER VADIM.

Ako netko, nakon što je gledao ovaj film, pokuša da ovo što je video doveđe u vezu s naslovom filma, mislim da će teško u tome uspjeti. A teško će uspjeti da išta ovde poveže, osim da je bilo jedino važno u filmu igra Brigitte Bardot i da joj se dade prilika da pokaže ono što nam je svima već dobro poznato, a za to je ne treba puškom natjeravati, kao što to čine u ovom filmu. Roger Vadim, koji je svojevremeno lansirao BB i time otvorio priliv ogromnih deviznih sredstava Francuskog, još uvijek na isti način eksploatira njezine eksterne kvalitete, bez da je, barem usput, filmu dao išta što bi bilo vredno spomena, osim možda izvjesne rutine zahvaljujući kojim film teče vrlo lako i živo. A to je ipak malo da bismo opravdali egzistenciju našim ekranim.



Skupštini i prisustvovao i drug Vicko Krstulović

Skupština Vijeća Narodne tehnike općine Šibenik

TEHNIČKA KULTURA - NEOPHODNA DRUŠTOVNA POTREBA

Prošlih je dana u velikoj dvorani Društvenog doma održana osnivačka skupština Vijeća Narodne tehnike općine Šibenik. Pored ostalih, skupštini su prisustvovali Vicko Krstulović, predsjednik Glavnog odbora Narodne tehnike Hrvatske, predsjednik NO šibenske općine inž. Zvone Jurišić, tehnički sekretar Glavnog odbora Narodne tehnike Hrvatske Marin Racetin i sekretar Kotarskog vijeća Narodne tehnike Split Sergej Bercelj. Izvještaj o radu organizacije Narodne tehnike u našoj komuni podnio je Joško Bujas.

gradske vijesti

Srijedom u 7

JAVNA TRIBINA RADNICKOG SVEĆULISTA

Srijeda, 22. V — USMENE NOVINE PODODBORA MATICE HRVATSKE. Sudjeluju: inž. Davor Prgin i profesori Milićević i Ante Bulat.

Srijeda, 29. V — STO SE DOGAĐA U ČARSKOM SVIJETU. Predavač: Zvonko Letica, vanjsko-politički komentator RTV Zagreb.

Dvorana Društvenog doma. Početak u 19 sati.

KINEMATOGRAFI

— TESLA: — Premjera jugoslovensko - njemačkog filma — BLAGO U SREBRNOM JEZERU — (do 26. V)

Premjera njemačkog filma — ZAMAK SABLJASTI — (27. do 28. V)

— 20. APRILA: — Premjera španjolskog filma — GRIJEH LJUBAVI — (do 29. V)

DEZURNE LJEKARNE

Do 24. V — II narodna — Ulica bratstva i jedinstva.

Od 25.—31. V — I narodna — Ulica Božidara Petranovića.

MATIČNI URED

RODENI

Zeljko, Mate i Dušanke Barać; Željko, Mladena i Senke Mikulanđela; Jadranka, Luke i Ane Sarajlić; Željka, Drage i Stane Kljajić; Manuela, Ivana i Rajne Zorić; Vedrana, Ratka i Zore Zorica; Silvana, Lazar i Srećko Popović; Romeo, Marka i Ljiljan Burazer; Jelena, Ante i Senke Sekso; Edi, Gojka i Ane Matačić; Slavka, Branka i Božice Gadžić; Julijana, Mate i Ljubice Jelušić; Melanija, Milana i Stane Čala; Livio Vinka i Mirjane Marenčić; Goran, inž. Miroslava i Vesne Kapor; Olga, Ivana i Branke Jukić; Željka, Jakova i Marije Minga; Ante Mande Vlačić; Dejan, Svetislava i Marije Stojanović; Bozo, Bože i Marije Slavica; Dina, Šime i Ante Čulin; Tihomir, Branka i Kate Gulin; Ljiljan, Petra i Tonke Ljubić; Viktor, Ante i Matije Blaće i Jadranka, Nedjeljka i Nedjelje Lovrić.

VJENCANI

Knežević Dane, radnik — Prašilja Biaženka, radnica i Labor Mile, pom. strojar — Kuvac Tonka, domać.

UMRLI

Parač Tomica i Ante Jakovljević, stari 1 dan; Škugor Mara Španija, stara 39 god. i Žeravica Božo pok. Mate, star 59 god.

O važnosti djelovanja Narodne tehnike u našem vremenu nije potrebno zacijelo ni govoriti, ona je velika, te joj se zbog toga sve više poklanja pažnja. Tim se stavom rukovodila i organizacija Narodne tehnike na području šibenske komune, pa je zahvaljujući velikim naporima i zabilježeno nekoliko veoma značajnih rezultata. U proteklom periodu bilo je organizirano devet jedriličarskih regata sa 514 učesnika, dvije moto-trke sa 36 učesnika, dva općinska takmičenja mlađih tehničara sa 33 učenika, 58 školskih takmičenja i 121 razredno natjecanje sa preko 4500 učesnika.

Interesantni su i podaci koji govore o tome koliko je u proteklom periodu osposobljeno u raznim granama organizacija Narodne tehnike naših građana. Ti podaci su ovakvi: 479 amatera šofera, 13 auto-modelara, 28 brodo-modelara, 31 jedriličar-mornar, 12 radio-amatera, 63 foto-amatera, 6 aero-modelara i 112 pionira-saobraćajaca.

Vrijedno je zabilježiti da je nekoliko posljednjih godina broj članova Narodne tehnike rapidno porastao. Tako je koncem 1961. godine ukupan broj članova u toj organizaciji iznosio 1093 sa 11 organizacija. Međutim, godinu dana kasnije (Nastavak na 6. strani)

posebno se zahvaljujemo pri mariju Internog odjela dru Ivanoviću, te liječnicima dru Čizmiću i dr Zaninoviću, koji su više godina ulagali napore u liječenju milog nam pokojnika, za tim dru Kneževiću i ostalim liječnicima, te cijelom bolničkom osoblju koji su ulagali napore i svojom požrtvovnošću zajedno sa prijateljima olakšavali mu boli u zadnjim časovima života.

Značajni uspjesi postignuti su i na drugim područjima. U

ZAHVALA

Povodom smrti našeg dragog supruga, oca, brata, djeda i strica

DUNKA SKUGORA pok. SPIRE ovim putem najtoplijie zahvaljujemo rodbini, prijateljima i znancima, koji su pokojnika i spratili na vječni počinak, a nama izrazili saučeće usmenim ili pismenim putem.

Posebno se zahvaljujemo pri mariju Internog odjela dru Ivanoviću, te liječnicima dru Čizmiću i dr Zaninoviću, koji su više godina ulagali napore u liječenju milog nam pokojnika, za tim dru Kneževiću i ostalim liječnicima, te cijelom bolničkom praznika učinjen je promet u visini od 700 tisuća dinara. U svakom slučaju ovo sigurno i nije naročito problem i rješenje će se svakako naći. Najvažnije je da su građani Šibenika dobili redoviti kupači se svakodnevno pojavljuju. Svi koji su ovih dana bili tam, osim povale male što drugo kažu. Doduše čuju se i primjedbe da još nikome nije palo na pamet da tam postavi i jedan kiosk sa štampom, pismima i razglednicama. Ali će vjerojatno i to biti uskoro učinjeno. Ako prigovora uopće i budu, onda su oni gotovo uvijek na račun prijevoza. Sada prevoze tri splavi, ali su one nerodovite i često puta s dugim nepotrebnim pauzama.

OZALOSCENA OBITELJ SKUGOR

Nata i Anda Jović iz Banjaluke umjesto vjenca na odar pok. dra Nikole Subotića položili su iznos od 7 tisuća dinara u korist Općinskog odbora Crvenog križa u Šibeniku, pa im se ovim putem organizacija Crvenog križa najtoplje zahvaljuje.

U nedjelju izbori

U toku je održavanje masovnih skupova u osnovnim organizacijama Socijalističkog saveza. Dosad je održano blizu 50 takvih skupova na kojima su politički aktivisti i predloženi kandidati za Saveznu, Republičku i Općinsku skupštinu govorili o privrednim i drugim rezultatima postignutim za posljednjih pet godina na teritoriju šibenske općine. Kako se saznaje sve tehničke i druge pripreme za izbore za nove organe Općinske skupštine su uglavnom završene. Izbori se održavaju u cijeloj zemlji u nedjelju 26. o. m.

PREDAVANJE ZVONKA LETICE NA JAVNOJ TRIBINI

Poznati vanjsko - politički komentator RTV Zagreb Zvonko Letica održat će u srijedu 29. ovog mjeseca na Javnoj tribini "Srijedom u sedam" predavanje pod naslovom »Što se događa u arapskom svijetu«. S obzirom na aktualnost teme, kao i na popularnost predavača, u gradu vlađa veliki interes za ovo predavanje. To će ujedno biti zadnje predavanje Javne tribine u ovoj sezoni.

PORAST STEDNIH ULOGA U KOMUNALNOJ BANCICI

Stedni ulozi pri Komunalnoj banci u Šibeniku znatno su porasli za posljednje dvije godine, naročito poslije nego je uveden sistem orločavanja na dvije odnosno na jednu godinu dana. Prednost je takvog sistema, što građani ulagači primaju znatno veće kamate na svoje uloge, a oni iznose 6 posto na godinu, a 7 posto na dvije godine. Međutim, stedni ulozi uz takove kamate još uvijek nisu veliki. Oni iznose 50 milijuna uz 6 posto kamata, a oko 15 milijuna uz 7 posto kamata i oni iznose oko 50 milijuna dinara prema 78 milijuna koliko su iznosili u 1960. godini. Na 15. o. m. stedne knjižice posjedovalo je blizu 4 tisuće građana, dok je u isto vrijeme bilo 1400 stednih knjižica. Na ime kamata isplaćeno je lanjske godine 19 milijuna, dok se ove godine predviđa da će stedne primiti blizu 30 milijuna dinara.

Radničko izletište čeka ...

(Nastavak na 3. strani)

Istina, pored ovih triju uskoro će doći još »Tratica« i »Martinska«, a prevozit će i motorni čamci, ali bi svakako na neki efikasniji način trebalo uznastojati da prijevoz bude ubuduće što redovitiji, a na taj način bit će i izletnici i kupaći zadovoljni. Jer, ne treba zaboraviti da je, na primjer, prošlog ljeta na Martinskoj za vrijeme toplijih dana bilo oko 4.000 kupača, a ovog ljeta će se taj broj u znatnoj mjeri povećati. A o motoriziranim gostima da se i ne govoriti.

Kako rekosmo, Martinska ili još bolje, Radničko izletište, dobilo je novo ruho svijetlo i udobno. Za koji dan će sve biti spremno da primi izletnike i kupaći na prijatan odmor. Zbog toga požurite, jer sunca i vedrih dana je sve više, a Martinska čeka ... — mi — rekreacioni centar u neposrednoj blizini grada.

Gosti već pomalo stižu i prvi još jedan ugodan i moderan

Obavijest


IZ KOMUNALNE BANKE SIBENIK

Promjena strane valute vrši se svakog dana od 7 do 14 i od 17 do 19 sati, izuzev subotom poslije podne. Otkup valute se vrši uz minimalnu proviziju od 0,5 posto za čekove, a 1 posto za celičku.

Foto-reportaža

Auto-kamp u Kanalu


Pored mnogobrojnih turističko-ugostiteljskih objekata koji su izgrađeni ili se grade, na području šibenske komune uskoro će biti i tri auto-kampa. Potreba za gradnjom auto-kampa i na našem području pokazala se zbog sve većeg priliva motoriziranih stranih i domaćih gostiju. Pored onih u Pirovcu i Vodicama, kako se predviđa u javnoj ustanovi »Zelenila«, auto-kamp u Kanalu nedaleko Martinške bit će dovršen najkasnije do polovine mjeseca juna, kada će već primiti prve goste.



Kada smo prošlog tjedna posjetili gradilište auto-kampa, radovi su bili u punom toku. Naročito se užurbano radilo na dovršenju sanitarnog čvora (na fotografiji) bez kojeg bi teško bilo zamisliti prijatan i funkcionalan odmor gostiju. U okviru sanitarnog čvora bit će 20 umivanika, mjesta za brijanje sa potrebnom instalacijom, četiri tuša, fontana za pranje nogu i ostali neophodni sanitarni uređaji.



Svega dvadesetak metara dalje podignuta je nova zgrada na kojoj se vrše posljednji građevinski radovi (na fotografiji). U njoj će biti smještena kavana sa restoranom, a pred njom će biti uređena bašta. U prijepodnevnne sate posjetiocima će pored raznovrsnih pića moći naručiti hladna, a poslije podne i hladna i topla jela. U prostorijama kavane i restorana već je postavljeni sva električna instalacija, samo se očekuje da se od trafostanice instalira visokonaponska mreža, što će ovih dana biti i učinjeno.



Pored spomenutoga, auto-kamp će imati i ured za posluštanje, recepciju i informacije. A između svih tih punktova već se dovršavaju terasice, baštice i lijepo travnjate saobraćajnice. Na tim radovima oko uređenja okoliša, već duže vremena učestvuje omladina šibenskih škola drugog stupnja. Ovog puta na radilištu smo zatekli grupu učenika Učiteljske škole (na fotografiji). Oni su toga dana za svoje zalaganje na radu od poslovode dobili ocjenu vrlo dobar.

Radoće na izgradnji auto-kampa u Kanalu, inače, izvodi javna ustanova »Zelenila«, a kada sve bude uređeno, ugostiteljske objekte će najvjerojatnije preuzeti ugostiteljsko poduzeće »Rivijera«. Za kompletno uređenje auto-kampa, predviđena je suma od 15 milijuna koja je osigurana iz Fonda za društveni standard. Kapacitet kampa će se postepeno povećavati. Za ovu sezonu on će imati uređen prostor za oko 250—300 vozila, a moći će ih primiti i više, čak i do 600. Lokacija auto-kampa je vrlo pogodna, jer nije smješten daleko od Magistrale, a svega nekoliko metara niže nalazi se čitav niz lijepih uvala sa borovom šumicom za kupanje i podvodni ribolov. — mi —

Skupština Vijeća Narodne tehnike općine Šibenik

Tehnička kultura - neophodna potreba

(Nastavak sa 5. strane)

je, 1962. već ima 13 organizacija sa 1762 člana, a sadašnje stanje Narodne tehnike je: 22 organizacije sa 2032 člana. Na području šibenske komune, naime danas radi jedno automoto društvo, tri jedriličarska kluba, foto-klub, aero-klub radio-klub, Društvo Narodne tehnike Gimnazija — Učiteljska škola, aktiv pronalazaca, 13 klubova mladih tehničara na osnovnim školama itd.

Međutim, s obzirom na rasprostranjenost naše komune može se još više poraditi na proširenju mreže novih organizacija, naročito u poduzećima i po selima. Pored toga, kako je na osnivačkoj skupštini istaknuto, nedovoljna finansijska sredstva i stručni kadar također su velika kočnica uspešnjem radu društva, klubova i sekcija organizacije Narodne tehnike.

Spomenut je i slučaj pomorsko-brodarskog društva »Val« koje je u posljednje dvije godine gotovo sasvim zatajilo u svom radu, jer je u stvari bilo aktivno samo nekoliko jedriličara. A to je društvo ranije, zapravo 1959. godine, imalo 175 aktivnih članova, dok su modernari osvajali prva mjesta na državnim takmičenjima.

Istaknuto je također da u ni jednoj radnoj organizaciji šibenskog industrijskog baze na nema organizacije Narodne tehnike. Rečeno je s tim u vezi da krivnju zbog toga snose i organizacije Narodne tehnike i radne organizacije, te je istaknuto da, pored ostalog, političko-tehničko obravnavanje radnika nije samo briga organizacije Narodne tehnike već se tim zadacima i problemima moraju baviti sindikalne organizacije i organi samoupravljanja u poduzećima i tvornicama.

Na skupštini Vijeća Narodne tehnike govorilo se i o radu na selu. Rečeno je da budući rad treba biti, pored ostalog, usmjeren u pravcu formiranja klubova mladih proizvođača u onim mjestima gdje za to postoje uslovi. Kao prvi i neposredni zadatak Vijeća Narodne tehnike i njenih organizacija je svakako rad na tehnici

čkom odgajanju djece i omladine, rečeno je, tehnički odgoj i obrazovanje ne možemo i ne smijemo prepustiti samo školama s obzirom na stanje tehničkog odgoja u školama, izvođenje nastave tehničkog odgoja, pitanje stručnog kadra i finansijskih sredstava za tu djelatnost. Potrebno je, zaključeno je, pojačati rad na širenju stručnih znanja kod radnika, na podizanju njihove tehničke kulture, jer će to korisno utjecati i stvarati povoljnije uslove za povećanje produktivnosti rada.

Nakon izvještaja, razvila se bogata diskusija, u kojoj je učestvovao desetak drugova, a među njima i drug Vicko Krstulović. Oni su, uglavnom, iznosili, uspiješe i probleme iz rada pojedinih ograna Narodne tehnike, izmijenili mišljenja o pojedinim pitanjima, što će bez sumnje doprinijeti da ta veoma značajna organizacija u šibenskoj ko-

muni ubuduće postigne još bolje uspjehe. Da bi organizacija Narodne tehnike odgovorila zadacima što se pred nju postavljaju bit će potrebno da se osiguraju bar minimalna sredstva za njen normalan rad. No, naravno, trebat će i da se svi članovi organizacije Narodne tehnike još više zašlože jer će i od toga, dijelom, ovisiti konačni rezultati postavljenih zadataka, koji, da ponovimo, nisu mali i vrlo su značajni.

Na kraju je izabran novo Vijeće Narodne tehnike Šibenik. Poslije toga izvršena je podjela nagrada. Srebrnom plaketom nagrađeni su Radničke tehnike Šibenik, te Mijo Blaće, Zdenko Batin, Milivoj Glavaš, Petar Ležajić i Svetozar Triva. Brončanom plaketom nagrađeni su Radio-klub, te Ante Skorin, Dane Gulin, Sime Škarica, Branimir Uroda, Fabijan Vidović i Velimir Vlahović.

Uz Dan vazduhoplovstva

(Nastavak sa 2. strane)

še Ratno vazduhoplovstvo sve se više razvija. Postignut je brzi kvantitativni i kvalitetni uspon koji je naše vazduhoplovstvo svrstao u red modernih vazduhoplovstava, opremljenog mlaznim avionima i savremenom tehnikom. Odgajajući se na tradicijama naše revolucije i inspirirani uspjehom u izgradnji socijalizma na stotine mladih ljudi — pilota, mehaničara i drugih specijalista, ovladali su na sjavremjenom vazduhoplovnom tehnikom, svjesni toga da se moraju poduzeti mјere da bi se očuvala sloboda, izgradnja socijalizma, neprikošnovenost našeg neba.

Omladina Jugoslavije danas gaji veliku ljubav prema vazduhoplovstvu. Na teritoriji Jugoslavije ima oko 150 aktivnih aero-klubova Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije sa desetinama hiljada omladinaca. Tu oni stižu tehničko obrazovanje, korisno provode svoje slobodno vrijeme. Mnogi od

njih sutra će postati piloti, tehničari i konstruktori Ratnog vazduhoplovstva.

Naši vazduhoplovci mnogo putuju se našli tamo gdje je to bilo najpotrebiti. Mnogo puta su ublažene posljedice poplava, požara, lavina... stotinama građana spašeni su životi zahvaljujući prevoženju avionima i helikopterima iz teško pristupačnih krajeva i otoka. Često puta izlagao se opasnosti i vlastiti život da bi drugi bili spašeni.

Ajvacija se danas sve više koristi i u privredi.

Naši ljudi vedrim očima prate leta pilota koji krstare našim slobodnim nebom. Oni znaju da gvozdena krila obezbjeđuju mirnu izgradnju socijalizma.

Mladi ljudi koji lete našim nebom gaje u sebi mnoge ljubavi... Ljubav prema visinama... Prema brzinama... I još mnogo drugih, još većih ljubavi. M. Kurilov